



**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«О НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»**

Принят Государственным Собранием
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

17 июня 2026 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 года 1231-3 № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части 8:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 18 слова «налоговые периоды 2022–2024 годов» заменить словами «налоговые периоды 2022–2025 годов»;

в пункте 19 слова «налоговые периоды 2022–2024 годов» заменить словами «налоговые периоды 2022–2025 годов»;

б) в абзаце шестом части 9 слова «установленных пунктами 1, 2, 11, 14 и 16 части 8» заменить словами «установленных пунктами 2, 11, 14 и 16 части 8»;

2) часть 5 статьи 3 дополнить пунктами 33–35 следующего содержания:

«33) организации, включенные по решению Правительства Республики Саха (Якутия) в перечень системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия), подлежащих мониторингу финансово-хозяйственной деятельности, основным видом деятельности которых согласно записи в едином государственном реестре юридических лиц является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (код ОКВЭД2 30.11), – в отношении имущественного комплекса сооружений слип за налоговые периоды 2026–2030 годов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, формируется на основании Общероссийского классификатора основных фондов с указанием кода и наименования объекта и утверждается Правительством Республики Саха (Якутия).

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией на каждый объект основных средств инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-6, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;

34) организации, включенные по решению Правительства Республики Саха (Якутия) в перечень системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия), подлежащих мониторингу финансово-хозяйственной деятельности, основным видом деятельности которых согласно записи в едином государственном реестре юридических лиц является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код ОКВЭД2 35.30.14), – в отношении полигонов с мощностью размещения твердых коммунальных отходов более 100 тыс. тонн в год за налоговые периоды 2026–2030 годов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, формируется на основании Общероссийского классификатора основных фондов с указанием кода и наименования объекта и утверждается Правительством Республики Саха (Якутия).

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией на каждый объект основных средств инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-6, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;

35) некоммерческие организации, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации благотворительными фондами, – в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся у них в собственности, которые переданы в безвозмездное пользование образовательным некоммерческим организациям, оказывающим не достигшим возраста 18 лет детям и детям-сиротам, и (или) детям, оставшимся без попечения родителей, и (или) детям-инвалидам на безвозмездной основе услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ, предусмотренных лицензией, и не являющимся получателями субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) затрат

в связи с предоставлением гражданам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, формируется на основании Общероссийского классификатора основных фондов с указанием кода и наименования объекта и утверждается Правительством Республики Саха (Якутия).

Для подтверждения правомерности применения налоговой льготы, установленной настоящим пунктом, налогоплательщики по итогам налогового периода представляют в налоговые органы по месту учета одновременно с налоговой декларацией:

договор о передаче налогоплательщиком в безвозмездное пользование образовательной некоммерческой организации объектов недвижимого имущества;

учредительные документы образовательной организации, лицензию об осуществлении образовательной деятельности образовательной организацией, которой налогоплательщиком переданы объекты недвижимого имущества в безвозмездное пользование для оказания услуг в сфере образования детям, детям-сиротам и (или) детям, оставшимся без попечения родителей, и (или) детям-инвалидам;

документы, подтверждающие, что образовательная некоммерческая организация, которой налогоплательщиком переданы объекты недвижимого имущества в безвозмездное пользование, не является получателем указанных субсидий;

на каждый объект основных средств инвентарные карточки учета объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-6, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».»;

3) статью 4 признать утратившей силу;

4) в статье 6:

а) части 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:

«2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов), осуществляющих определенные Правительством Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации, установить налоговую ставку в размере 10 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2.1. Установить налоговую ставку в размере 15 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему

налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при осуществлении одного или нескольких следующих видов деятельности:

1) торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (ОКВЭД 46.34.2);

2) закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в мелкую тару без переработки (ОКВЭД 46.34.3);

3) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.25.1).»;

б) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции:

«1) для организаций и индивидуальных предпринимателей 6 процентов при осуществлении одного или нескольких следующих видов деятельности:

торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (ОКВЭД 46.34.2);

закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в мелкую тару без переработки (ОКВЭД 46.34.3);

торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.25.1).»;

в) абзац первый части 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы), осуществляющих определенные Правительством Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 1 части 4.1 и части 4.2 настоящей статьи, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность финансовую и страховую (коды ОКВЭД2 64–66):»;

г) часть 6 признать утратившей силу;

5) в части 21 статьи 14 слова «частей 5, 6 и 7 статьи 6» заменить словами «частей 5 и 7 статьи 6».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзац второй подпункта «а» и подпункт «б» пункта 1, пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

3. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

4. Положения пунктов 18 и 19 части 8 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 года 1231-З № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Положения пунктов 33–35 части 5 статьи 3, части 21 статьи 14 Закона Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2013 года 1231-З № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Глава Республики Саха (Якутия)

г. Якутск, 3 июля 2026 г.

2947-З № 565-VII



А. Николаев
А. НИКОЛАЕВ



«САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН ТҮҮЭЭН БЭЛИИТИКЭТИН ТУҲУНАН»

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН СОКУОНУГАР УЛАРЫТЫЫЛАРЫ КИЛЛЭРЭР ТУҲУНАН

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ
2026 сыл бэс ыйын 17 күнүгэр ылынна

1 ыстатыйа

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин түһээн бэлиитикэтин туһунан» 2013 сыл сэтинньи 7 күнүнээҕи 1231-С 17-V №-дээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонугар манньк уларытыылары киллэрэргэ:

1) 2 ыстатыйатыгар:

а) 8 чааһыгар:

1 пуунун күүһүн сүтэрбитинэн билинэргэ;

18 пуунугар «2022–2024 сыллардааҕы түһээн кэмэ» диэн тылы «2022–2025 сыллардааҕы түһээн кэмэ» диэн тылынан уларытарга;

19 пуунугар «2022–2024 сыллардааҕы түһээн кэмэ» диэн тылы «2022–2025 сыллардааҕы түһээн кэмэ» диэн тылынан уларытарга;

б) 9 чааһын алтыс абзаһыгар «8 чааһын 1, 2, 11, 14 уонна 16 пууннарынан олохтоммут» диэн тылы «8 чааһын 2, 11, 14 уонна 16 пууннарынан олохтоммут» диэн тылынан уларытарга;

2) 3 ыстатыйатын 5 чааһыгар манньк ис хоһоонноох 33–35 пууннары эбэргэ:

«33) 2026–2030 сыллардааҕы түһээн кэмигэр слип тутууларын баай-дуол комплексыгар сыһыаннаан – Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатын быһаарыытынан үп-хаһаайыстыба үлэтин кэтээн көрүүтэ оноһуллуохтаах, юридическай тэрилтэлэр биир уопсай судаарыстыбаннай реестрдэригэр суруллууга олобуран үлэлэрин сүрүн көрүнүнэн хараабыллары, суудуналары уонна устар конструкциялары тутуу буолар (ОКВЭД2 кода 30.11) Саха Өрөспүүбүлүкэтин тиһиги онгорор предприятиеларын кэрискэтигэр киллэриллибит тэрилтэлэр. Ыйыллыбыт эбийиэктэргэ сыһыаннаах баай-дуол кэрискэтэ, эбийиэк кодун уонна аатын ыйан туран, сүрүн пуондалар Бүтүн Россиятааҕы

классификатордарыгар олобуран оноһулар уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатынан бигэргэнэр.

Бу пуунунан олохтоммут түһээн чэпчэтиитин туһаныы сокуоннайын бигэргэтиигэ анаан түһээни төлөөччүлэр түһээн кэмин түмүгүнэн учуокка турар сирдэринэн түһээн уорганнарыгар түһээн декларациятын кытта тэнинэн сүрүн сириэстибэ хас биирдии эбийиэгэр «Сүрүн сириэстибэни учуоттааһынна учуот бастаанны докумуоннарын биир киэптээх формаларын бигэргэтэр туһунан» 2003 сыл тохсунньу 21 күнүнээҕи 7 №-дээх Россия Федерациятын статистикаҕа судаарыстыбаннай кэмитиэтин уураабынан бигэргэтиллибит ОС-6 №-дээх биир киэптээх форманан сүрүн сириэстибэлэр эбийиэктэрин учуоттааһын инвентарнай карточкаларын киллэрэллэр;

34) 2026–2030 сыллардааҕы түһээн кэмигэр сылга 100 тыһ. тоннаттан элбэх хоччорхой коммунальной тобоҕу харайар кыахтаах полигоннарга сыһыаннаан – Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатын быһаарытынан үп-хаһаайыстыба үлэтин кэтээн көрүүтэ оноһулуохтаах, юридическай тэрилтэлэр биир уопсай судаарыстыбаннай реестрдэригэр суруллууга олобуран үлэлэрин сүрүн көрүнгүнэн хочуолунайдарынан паары уонна итии ууну (ититии эниэргийэтин) онорон таһаары буолар (ОКВЭД2 кода 35.30.14) Саха Өрөспүүбүлүкэтин тиһиги онорор предприятиеларын кэрискэтигэр киллэриллибит тэрилтэлэр. Ыйыллыбыт эбийиэктэргэ сыһыаннаах баай-дуол кэрискэтэ, эбийиэк кодун уонна аатын ыйан туран, сүрүн пуондалар Бүтүн Россиятааҕы классификатордарыгар олобуран оноһулар уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатынан бигэргэнэр.

Бу пуунунан олохтоммут түһээн чэпчэтиитин туһаныы сокуоннайын бигэргэтиигэ анаан түһээни төлөөччүлэр түһээн кэмин түмүгүнэн учуокка турар сирдэринэн түһээн уорганнарыгар түһээн декларациятын кытта тэнинэн сүрүн сириэстибэ хас биирдии эбийиэгэр «Сүрүн сириэстибэни учуоттааһынна учуот бастаанны докумуоннарын биир киэптээх формаларын бигэргэтэр туһунан» 2003 сыл тохсунньу 21 күнүнээҕи 7 №-дээх Россия Федерациятын статистикаҕа судаарыстыбаннай кэмитиэтин уураабынан бигэргэтиллибит ОС-6 №-дээх биир киэптээх форманан сүрүн сириэстибэлэр эбийиэктэрин учуоттааһын инвентарнай карточкаларын киллэрэллэр;

35) 18 саастарын туола илик оҕолорго уонна тулаайах оҕолорго уонна (эбэтэр) төрөппүт көрүүтэ-истиитэ суох хаалбыт оҕолорго уонна (эбэтэр) инбэлиит оҕолорго үөрэх эйгэтигэр лицензиянан көрүллүбүт сүрүн уопсай үөрэх бырагыраамаларын олоххо киллэриигэ өнөлөрү босхо онорор уонна оскуола иннинээҕи, алын сүһүөх уопсай, сүрүн уопсай, орто уопсай үөрэҕи гражданнырга тиэрдиинэн уонна оҕолору көрөргө-харайарга усулуобуйаны тэрийиинэн сибээстээн толору ылыллыбатах дохуоттарын уонна (эбэтэр) ороскуоттарын толуйар инниттэн субсидияны ылааччы буолбатах кэмиэрчэскэйэ суох

үерэх тэрилтэлэригэр босхо туһаныыга бэриллибит бас билэр хамсаабат баай эбийиэктэригэр сыһыаннаан – Россия Федерациятын сокуоннарыгар сөп түбэһиннэрэн аһымал пуондатынан билиниллэр кэмиэрчэскэйэ суох тэрилтэлэр. Ыйыллыбыт эбийиэктэргэ сыһыаннаах баай-дуол кэрискэтэ, эбийиэк кодун уонна аатын ыйан туран, сүрүн пуондалар Бүтүн Россиятаабы классификатордарыгар олобуран оноһуллар уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбатынан бигэргэнэр.

Бу пуунунан олохтоммут түһээн чэпчэтиитин туһаныы сокуоннайын бигэргэтиигэ анаан түһээни төлөөччүлэр түһээн кэмин түмүгүнэн учуокка туар сирдэринэн түһээн уорганнарыгар түһээн декларациятын кытта тэнинэн киллэрэллэр:

түһээни төлөөччү хамсаабат баай эбийиэгин кэмиэрчэскэйэ суох үерэх тэрилтэтигэр босхо туһаныыга биэрэрин туһунан дуогабары;

үерэх тэрилтэтин тэрийэр докумуоннары, түһээни төлөөччү оһолорго, тулааһа оһолорго уонна (эбэтэр) төрөппүт көрүүтэ-истиитэ суох хаалбыт оһолорго уонна (эбэтэр) инбэлиит оһолорго үерэх эйгэтигэр өнөлөрү онорууга анаан хамсаабат баай эбийиэгин босхо туһаныыга биэрбит үерэх тэрилтэтэ үерэтэр үлэни ытарын туһунан лицензиятын;

түһээни төлөөччү хамсаабат баай эбийиэгин босхо туһаныыга биэрбит кэмиэрчэскэйэ суох үерэх тэрилтэтэ ыйыллыбыт субсидиялары ылааччы буолбатаһын бигэргэтэр докумуоннары;

сүрүн сириэстибэ хас биирдии эбийиэгэр Россия Федерациятын статистикаҕа судаарыстыбаннай кэмитиэтин «Сүрүн сириэстибэни учуоттааһынна учуот бастаанны докумуоннарын биир киэптээх формаларын бигэргэтэр туһунан» 2003 сыл тохсунньу 21 күнүнээһи 7 №-дээх уурааһынан бигэргэтиллибит ОС-6 №-дээх биир киэптээх форманан сүрүн сириэстибэлэр эбийиэктэрин учуоттааһын инвентарнай карточкаларын.»;

3) 4 ыстатыйатын күүһүн сүтэрбитинэн билинэргэ;

4) 6 ыстатыйатыгар:

а) 2 уонна 2.1 чаастарын манньк сааһылаан биэрэргэ;

«2. Түһээни түһэри судургутутуллубут тиһигин туһанар (өскөтүн түһээни түһэри эбийиэгинэн ороскуот кээмэйинэн кыччатыллыбыт дохуот буолар түбэлтэтигэр), Россия Федерациятын Бырабыыталыстыбатынан быһаарыллыбыт экэнэмиичэскэй үлэ тустаах көрүннэрин толорор уонна Россия Федерациятын Бырабыыталыстыбатынан олохтоммут критерийдэргэ эппиэттиир тэрилтэлэргэ уонна биирдиилээн урбаанныыттарга түһээн ыстаапкатын 10 бырыһыан кээмэйинэн олохтуурга, өскөтүн бу ыстатыйанан атын көрүллүбэтэх буоллаһына.

2.1. Түһээни түһэри судургутутуллубут тиһигин туһанар, түһээни түһэри эбийиэгин быһыытын ороскуот кээмэйинэн кыччатыллыбыт дохуоту талбыт

тэрилтэлэргэ уонна биирдиилээн урбаанньыттарга үлэ биир эбэтэр хас даҕаны манньк көрүнүн толороллоругар түһээн ыстаапкатын 15 бырыһыан кээмэйинэн олохтуурга:

1) пиибэни уонна аска туттуллар этиловой испири киллэрэн туран, арыгылаах утахтары кууһунан атыылааһын (ОКВЭД 46.34.2);

2) кубулутан оноруута суох кыра иһиттэргэ кутарга улахан иһиттээх виному атыылаһан ылыы (ОКВЭД 46.34.3);

3) анал маҕаһыыннарда, пиибэни киллэрэн туран, арыгылаах утахтары бытархай атыылааһын (ОКВЭД 47.25.1).»;

б) 4.1 чааһын 1 пуунун манньк сааһылаан биэрэргэ:

«1) тэрилтэлэргэ уонна биирдиилээн урбаанньыттарга үлэ биир эбэтэр хас даҕаны манньк көрүнүн толороллоругар 6 бырыһыан кээмэйинэн:

пиибэни уонна аска туттуллар этиловой испири киллэрэн туран, арыгылаах утахтары кууһунан атыылааһын (ОКВЭД 46.34.2);

кубулутан оноруута суох кыра иһиттэргэ кутарга улахан иһиттээх виному атыылаһан ылыы (ОКВЭД 46.34.3);

анал маҕаһыыннарда, пиибэни киллэрэн туран, арыгылаах утахтары бытархай атыылааһын (ОКВЭД 47.25.1).»;

в) 4.10 чааһын бастакы абзаһын манньк сааһылаан биэрэргэ:

«4.10. Түһэни түһэри судургутутуллубут тиһигин туһанар (өскөтүн түһэни түһэри эбийиэгинэн дохуот буолар түбэлтэтигэр), Россия Федерациятын Бырабытталыстыбатынан быһаарыллыбыт экэнэмиичэскэй үлэ тустаах көрүннэрин толорор уонна Россия Федерациятын Бырабытталыстыбатынан олохтоммут критерийдэргэ эппиэттиир тэрилтэлэргэ уонна биирдиилээн урбаанньыттарга олохтуурга, бу ыстатыйа 4.1 чааһын 1 пуунугар уонна 4.2 чааһыгар ыйыллыбыт тэрилтэлэртэн уонна биирдиилээн урбаанньыттартан, үп-харчы уонна страховка үлэтинэн дырыктанар (ОКВЭД2 кодтара 64–66) тэрилтэлэртэн уонна биирдиилээн урбаанньыттартан ураты:»;

г) 6 чааһын күүһүн сүтэрбитинэн билинэргэ;

5) 14 ыстатыйатын 21 чааһыгар «6 ыстатыйатын 5, 6 уонна 7 чаастарын» диэн тылы «6 ыстатыйатын 5 уонна 7 чаастарын» диэн тылынан уларытарга.

2 ыстатыйа

1. Бу Сокуон дын таһымнаах бэчээккэ тахсыбыт күнүттэн биир ый ааспытын кэннэ күүһүгэр киирэр, бу ыстатыйанан күүстэригэр кириилэригэр атын болдьох олохтоммут балаһыанньаларыттан ураты.

2. Бу Сокуон 1 ыстатыйатын 1 пуунун «а» хос пуунун иккис абзаһа уонна «б» хос пууна, 4 пууна дынҥ таһымнаах бэчээккэ тахсыбыт күнүттэн биир ый ааспытын кэnnэ уонна тустаах түһэнинэн уочараттаах түһээн кэмин 1-кы чыыһылатыттан эрдэлэппэккэ күүһүгэр киирэр.

3. Бу Сокуон 1 ыстатыйатын 3 пууна дынҥ таһымнаах бэчээккэ тахсыбыт күнүттэн биир ый ааспытын кэnnэ күүһүгэр киирэр уонна 2026 сыл тохсунньу 1 күнүттэн үөскээбит быраап сыһыаннаһыларыгар тарҕанар.

4. «Саха Өрөспүүбүлүкэтин түһээн бэлиитикэтин туһунан» 2013 сыл сэтинньи 7 күнүнээҕи 1231-С 17-V №-дээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонун 2 ыстатыйатын 8 чааһын 18 уонна 19 пууннарын балаһыанньалара (бу Сокуон эрдээксийэтинэн) 2022 сыл тохсунньу 1 күнүттэн үөскээбит быраап сыһыаннаһыларыгар тарҕаналлар.

5. «Саха Өрөспүүбүлүкэтин түһээн бэлиитикэтин туһунан» 2013 сыл сэтинньи 7 күнүнээҕи 1231-С 17-V №-дээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонун 3 ыстатыйатын 5 чааһын 33–35 пууннарын, 14 ыстатыйатын 21 чааһын балаһыанньалара (бу Сокуон эрдээксийэтинэн) 2026 сыл тохсунньу 1 күнүттэн үөскээбит быраап сыһыаннаһыларыгар тарҕаналлар.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана

Дьокуускай к., 2026 сыл от ыйын 3 күнү

2947-С 565-VII №-дээх



А. НИКОЛАЕВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

**О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«О НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»**

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
п о с т а н о в л я е т:

1. Принять Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и направить его для подписания и обнародования Главе Республики Саха (Якутия).

2. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Государственного Собрания

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

А. ЕРЕМЕЕВ

г. Якутск, 17 июня 2026 года

3 № 566-VII





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

**«Саха Өрөспүүбүлүкэтин түһээн бэлиитикэтин туһунан»
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонугар
уларытыылары киллэрэр туһунан» Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Сокуонун туһунан**

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ уураар:

1. «Саха Өрөспүүбүлүкэтин түһээн бэлиитикэтин туһунан» Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонугар уларытыылары киллэрэр туһунан» Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонун ылынарга уонна ону Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана илии баттырыгар уонна бар дьонно биллэрэригэр анаан ыытарга.

2. Бу уураабы «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Түмэн» өрөспүүбүлүкэ хаһыаттарыгар уонна «Правовой иһитиннэрии дьин таһымнаах интернет-порталыгар» (www.pravo.gov.ru) бэчээттээн таһаарарга.

3. Бу уураах ылыныллыабыттан ыла күүһүгэр киирэр.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Ил Түмэнин Бэрэссэдээтэлэ

А. ЕРЕМЕЕВ

Дьокуускай к., 2026 сыл бэс ыйын 17 күнэ

С 566-VII №-дээх

